

Podgorica, 08. 09.2011. godine

## Politički dogovor o pojedinim pitanjima koja se tiču evropskih integracija Crne Gore

### Član 1

Da će dati podršku predlogu Zakona o izboru odbornika i poslanika koji je nastao kao rezultat rada skupštinskog kolegijuma i u najvećoj mogućoj mjeri je usaglašen, s tim da je potrebno još jednom analizirati elemente afirmativne akcije koji se odnose na zastupljenost bošnjačke i albanske populacije u Parlamentu.

### Član 2

Da će se u kontekstu Izbornog zakona sagledati rješenja Člana 41 Zakona o državljanstvu u cilju stvaranja uslova za brže regulisanje državljanstva građana koji su u biračkom spisku a isto nemaju, polazeći od predloga opozicionih partija.

### Član 3

Podržali su nedavne izmjene člana 11 Opšteg zakona o obrazovanju u sadržaju koji glasi:

Nastava se u ustanovi izvodi na crnogorskom jeziku;

Imajući u vidu istu lingvističku osnovu nastava se u ustanovi izvodi i na srpskom jeziku kao jeziku u službenoj upotrebi;

Poštujući prava manjinskih naroda nastava u ustanovi izvodi se i na bosanskom, albanskom i hrvatskom kao jezicima u službenoj upotrebi;

Ministarstvo nadležno za poslove prosvjete urediće bližim propisom jedinstveni nastavni proces;

Nastava za lica koja koriste znakovni jezik odnosno posebno pismo ili druga tehnička rješenja izvodi se na znakovnom jeziku i pomoću sredstava toga jezika.

Podgorica, 08. 09.2011. godine

#### Član 4

Polazeći od Ustava Crne Gore, koncepta građanske države, a imajući u vidu istu lingvističku osnovu crnogorskog i srpskog jezika, nastavnim planom i programom obezbjeđuje se nastava iz predmeta s nazivom: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost iz kog se u tom nazivu i dobija ocjena.

Tokom školske 2011-2012 godine, nastava će se dominantno oslanjati na nastavni plan i program dosadašnjeg predmeta maternji jezik i književnost, uz dopunu sadržaja koji će obezbijediti izučavanje specifičnosti maternjih jezika.

Ministarstvo prosvjete će omogućiti upotrebu neophodnih udžbenika za realizaciju stava 2.

Ministarstvo prosvjete će u cilju izrade trajnog nastavnog plana i programa ovog predmeta, radi početka primjene u školskoj 2012-2013. godini, formirati posebnu komisiju od eksperata za sva četiri jezika. U slučaju potrebe Ministarstvo će se Evropskoj komisiji obratiti za ekspertsku pomoć.

Učenici će u slučaju različitih administrativnih potreba u Crnoj Gori ili inostranstvu biti u prilici da na lični zahtjev dobiju potvrdu koja potvrđuje poznavanje službenog, odnosno maternjeg jezika, u slučaju da nije isti.

#### Član 5

Potpisnici Sporazuma će periodično (najmanje u 3 mjeseca) razmatrati implementaciju Sporazuma.

Potpisnici:

SRĐAN MILIĆ

ANDRIJA MANDIĆ

NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

IGOR LUKŠIĆ